t43_graphsp (TMQft1cCrB7ufsXUJJm3isX4VgzRkCAwCYd)

October 27, 2020

Let $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_numbers : \iota$ be given. Let $k5\_numbers : \iota$ be given. Let $m2\_finseq\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3\_finseq\_2 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2\_graphsp : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_xxreal\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_seq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(m2\_finseq\_2\ X0\ k1\_numbers\ (k3\_finseq\_2\ k1\_numbers)) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_finseq\_2\ X1\ k1\_numbers\ (k3\_finseq\_2\ k1\_numbers)) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1\ X2\ k1\_numbers\ k5\_numbers) \Rightarrow (\forall X3.(m2\_subset\_1\ X3\ k1\_numbers\ k5\_numbers) \Rightarrow ((r2\_graphsp\ X0\ X1\ X2\ X3) \Leftrightarrow ((k4\_finseq\_1\ X0 = k4\_finseq\_1\ X1) \wedge (\forall X4.(m2\_subset\_1\ X4\ k1\_numbers\ k5\_numbers) \Rightarrow (((X4 \in k4\_finseq\_1\ X0) \wedge ((r1\_xxreal\_0\ X2\ X4) \wedge (r1\_xxreal\_0\ X4\ X3))) \Rightarrow (k1\_seq\_1\ X0\ X4 = k1\_seq\_1\ X1\ X4)))))))) \tag{1}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(m2\_subset\_1\ X0\ k1\_numbers\ k5\_numbers) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ k1\_numbers\ k5\_numbers) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_finseq\_2\ X2\ k1\_numbers\ (k3\_finseq\_2\ k1\_numbers)) \Rightarrow (\forall X3.(m2\_finseq\_2\ X3\ k1\_numbers\ (k3\_finseq\_2\ k1\_numbers)) \Rightarrow (\forall X4.(m2\_finseq\_2\ X4\ k1\_numbers\ (k3\_finseq\_2\ k1\_numbers)) \Rightarrow (((r2\_graphsp\ X2\ X3\ X0\ X1) \wedge (r2\_graphsp\ X3\ X4\ X0\ X1)) \Rightarrow (r2\_graphsp\ X2\ X4\ X0\ X1))))))$$